



**COVID**

**CONNECT**

***Act Now!***

Go Bona le go Latedisa

## COVIDConnect ke eng?

COVIDConnect ke tharabololo ya setegeniki e e dirisang mekgwa e e motlhofo ya puisano go:

- Letla baagi go dira ditlhatlhobo tsa **COVID-19**
- **Tshegetsa ba ba fitlhetsweng ba na le COVID-19**
- Itsise batho ba ba ka tswang ba **kopane le mongwe yo a fitlhetsweng a na le COVID-19**

Go Bona le go Latedisa

## Goreng COVIDConnect e le botlhokwa?

Go thibela go anama ga COVID-19 ke bokgoni **jwa go lemoga dikgetsi tsa COVID-19 ka bonako le go tihomamisa gore batho ba go kopanweng le bone ba a bonwa.**

Thulaganyo eno e dira seno ka ditsela tse di latelang:

- Tsela e e motlhofo le e e fitlhelegang ya **go tihatlhoba Matshwao**
- **Thomelo ya dipholo tsa diteko;**
- Ba ba fitlhetsweng ba na le yone ba amogela **thuso ya go ikela tlhoko** le bokgoni jwa go bega le **go itsise batho ba ba kopaneng le bone**
- Go itsise **batho ba ba kopaneng** le mongwe yo a fitlhetsweng a na le yone go amogela thuso ya go ikela tlhoko, gore ba kgone go tsaya dikgato tse di tshwanetseng.

Go Bona le go Latedisa

## Melaetsa ya rona ya konokono

- Tlhatlhoba ka metlha
- Fa o dira diteko tsa COVID tlhomamisa gore o naya:
  - **nomoro e e siameng** ya mogala wa Selula - gore re go romelele dipholo tsa gago
  - **Letlha la Matsalo le** le nepileng – gore re kgone go tlhomamisa gore a tota ke wena
  - **aterese** / lefelo le o nnang kwa go lone
- Fa o fitlhela molaetsa o o reng o kopane le mongwe yo a nang le yone, latela ditaelo, mme o itlhaole.

Go Bona le go Latedisa

## Dintlha le se batho ba ka se lebelelang

Go na le ditsela tse 3 tsa konokono tse batho ba ka kgonang go dirisa thulaganyo eno e e kgaogantsweng ka ditlhopha tsa badirisi. Ditlhopha tseno tse tharo tsa badirisi ke:

- **Baagi Botlhe** ba tshwanetse go dira tshekatsheko ya kotsi go amogela kakantsho ya gore a ba tswelele ka botshelo jaaka tlwaelo, ba itlhaole kgotsa ba dire diteko
- **Batho ba ba Dirang Diteko tsa COVID-19**
- Batho ba ba kopaneng le mongwe **yo a fitlhetsweng a na le COVID-19 (Go kopana le mongwe)**

Dintlha tsa tiriso tsa sengwe le sengwe sa ditlhopha tseno tsa badirisi di tshalosiwa mo diselaeteng tse di latelang



# MODIRISI 1: MOAGI

Baagi: Matseno le Tshobokanyo



**Ga ke itse gore a  
ke na le COVID-19...  
ke tshwanetse go  
dirang?**

Motho ope yo o belaelang gore a ka tswa a na le COVID-19 a ka tlhola matshwao a gagwe ka WhatsApp kgotsa ka USSD mme a bone kakantsho ya gore a ke a tswelele ka botshelo jaaka tlwaelo, a itlhaole kgotsa a dire diteko

Baagi Flow : Melaetsa/dikgato tsa Botlhokwa



Romela “Check” go 0600123456 mo  
WhatsApp kgotsa Leletsa \*134\*832#



Araba dipotso dingwe tse di motlhofo



O tla newa kakantsho ka se o tshwanetseng go se  
dira go ikaegile ka dikarabo tsa dipotso tsa gago.





# **MODIRISI 2: MOTHO YO A DIRANG DITEKO TSA- 19**

Dintlha: Matseno le Tshobokanyo



Motho ope yo a dirang diteko tsa COVID-19 o tshwanetse go tihomamisa gore o naya dinomoro tse di siameng tsa mogala wa selulagore a kgone go dirisa tirelo eno.

Fa a dira jalo a ka amogela dipholo tsa diteko tsa gagwe ka mogala, a itsise batho ba a kopaneng le bone gore ba tshwanetse go dira ditlhatlhobo tsa COVID-19 le go ela tlhoko matshwao a bone

Dintlha iFlow: Melaetsa/Dikgato tsa Botlhokwa



Tlhomamisa gore fa o dira diteko o naya **Nomoro ya Selula, Letlha la Matsalo le Aterese e e Siameng**



O tlile go amogela SMS fa dipholo tsa gago di le teng



Latela ditaelo tse di mo SMS kgotsa romela **“Results”** go **+27 82 046 8553** mo **WhatsApp** go:



- Bona dipholo tsa diteko tsa gago



- Tsenya dinomoro tsa mogala wa selula tsa bagolagani ba gago gore ba itsisewe m



- Ela tlhoko matshwao a gago



# **MODIRISI 3: MOTHO YO O KOPANENG LE ENE**

Go kopana le mongwe: Matseno le Tshobokanyo



**Ke bone molaetsa o o reng  
ke kopane le mongwe yo a  
fitlhetsweng a na le  
COVID-19!**

Fa o kopane le mongwe yo o fitlhetsweng a na le COVID-19, o ka amogela SMS e e go itsiseng ka seno. Ka go latela ditaelo tse di mo SMS, batho ba o kopaneng le bone ba ka dira tthatlhobo e e motlhofo ya COVID-19 mme ba tla newa kakantsho ya gore a ba itlhaole kgotsa ba ye go dira diteko. Tthatlhobo e tshwanetse go dirwa letsatsi le letsatsi ka malatsi a le 14.

Dintlha iFlow: Melaetsa/Dikgato tsa Botlhokwa



Latela ditaelo tse di mo SMS e o e amogelang kgotsa romela “Check” go 0600 123456



Araba dipotso dingwe tse di motlhofo



O tla newa kakantsho ya se o tshwanetseng go se dira go ikaegile ka dikarabo tsa dipotso tsa gago



Dira HealthCheck letsatsi le letsatsi ka malatsi a le 14



**DIPHITLHELELO**



Badirisi ba le 7,539,722



Melaetsa e le 355,660,054



Badirisi ba ba Tlhatlhobang ba le  
1,329,528



Ditlhatlhobo tse di weditsweng di  
le 2,521,379



Thomelo ya Dipholo tsa Diteko le go nna le seabe



Diporofense di le 9



Di-SMS tse di rometsweng di le  
674,380



Dipholo Tsa Diteko Tse di Newang di  
le 326,522

Ditiro tse 39,463

\*fa gare ga 28 Seetebosigo le 15 Phukwi



**DIPONTSHO**

## Thomelo ya Dipholo

**Go Itlhatlhuba**

**Go kopana le mongwe**



**COVID**

**CONNECT**

***Act Now!***